

Setswana

Kgato

3A

Moswana wa mogale



Pumeza Ngobozana



Moswana wa mogale
Setswana
Kgato 3A

ISBN: 978-1-77981-071-7

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Pumeza Ngobozana

Moranolodi: Malebogo Gaepe

Motshwantshi: Gerda Smit

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.



Moswana wa mogale




Pumeza Ngobozana

Kwa motseng o o kgakala kgakala mo polaseng, go ne go dula tsuanyana e e sa tlwaelegang.

E ne e farologane le tse dingwe.

Mo boemong jwa mafofa a a tlhamaletseng le go phatsima, a gagwe a ne a le boboa.





O ne a bidiwa Moswana ka ntlha ya mafafa a a tlhakatlhakaneng.

Ditsuanyane tse dingwe di ne di bidiwa go ya ka mebala ya tsona. Moswana o ratile leina la gagwe ka gore le ne le farologane. Se se ne sa dira gore a ikutlwe a kgethegile.

Ditsuanyane tse dingwe di ne di sa batle go tshameka le Moswana.

“Mafofa a gago ga a mantle mo e leng gore le kamo e ka se ka ya a tthamalatsa.”

“A re seke ra tshameka le ena,ke na le bonnete ba go re ga a nkge monate gape o na le matsetse!” ga bua Mosweu, mmamoratwa wa ditsuanyane tse dingwe.

Di ne di rata go mo sala morago ekete ke moeteledipele wa tsona.





Moswana o ne a jewa ke bodutu, a nna le mmagwe fela.

Mmagwe o ne ka gale a mo rotloetsa go tshameka le ba bangwe go re ba tlwaele ditebego tsa gagwe.

Se se ne se gakgamatsa Moswana ka gore ditsuanyane tse dingwe di ne di tshaba fa a di atamela.

Ka letsatsi lengwe o ne a tshameka a le esi jaaka gale.

Go ne ga tswelala tsuanyane ya mafofa a mebala e e sa tlwaelegang. O ne a ise a e bone gope.

“Mafofa a gago a mantle. Ke mmala o fe o?” ga botsa Moswana.

Ke a leboga! Mme a re ke Molalatladi ka ntlha ya mebala e mentsi,” a bua ka monyebo.

“Ao, ka nnete?” ga botsa Moswana tshegela a kwa tlase. Ke bidiwa jalo ka ntlha ya mafofa a me a a tlhakatlhakaneng.”

Ba tshega mmogo.





“A nka ama mafofa a gago?” ga botsa Molalatladi. Moswana a mo letlelela go ama mafofa a gagwe. Molalatladi o ne sa dumele se a se utlwang. A ne a le boleta fela jaaka a gagwe, gape a ne a se na monko jaaka a utlwile.

Go simolola letsatsi leo, bobedi ba nna ditsala tsa nnete, ba sa kgaogane. Ga ntlha mo botshelong jwa gagwe a nna le tsala e e mo itumedisang.



Ditsuanyane di ne di ba leba ka keletso fa ba tshameka, ba lelekisana ba bo ba batla diboko tsa mmu le dijo tse dingwe ba keketegile ka ditshego.

Di ne di makaditswe ke botsalano jo.

Ka letsatsi lengwe fa ba ntse ba tshameka jaaka tlwaelo, Phakwe ya fofela gaufi le fa ditsuanyane di tshamekelang.

Ya tla gaufi le tsona.

Molalatladi o ne a tshogile. Moswana a bolelela tsala ya gagwe gore a se tshoge ka gore ene ga a tshabe Phakwe.



Phakwe a bula dinala tsa gagwe tse di telele tse di leswe.

A ipakanya go phamola Molalatladi. Moswana a itathela magareng ga tsala ya gagwe le Phakwe. A tlhotlhora diphuka tsa gagwe a lebelela Phakwe mo mathong.



“Legatlapa ke wena! Go reng o sotla ditsuanyane tse di sa kgoneng go ikemela?”

Bogolo o phamole nna, ga ke go tshabe! Tsamaya o re tlogele!” a bua a tlhotlhora diphuka tsa gagwe tse dinnye, a koba Phakwe.

Phakwe a se dumele se a se utlwang. A fofa ka lebelo a tshogile.

Go ne go se ope yo o ka emelanang le ene ka tsela eo.





Ditsuanyane tse dingwe di ne di lebile, di tshogile mo maiphitlhong.

Ba ne ba sa dumele gore o beile botshelo jwa gagwe mo kotsing go falosa tsala ya gagwe.

“Ke a leboga fa o ntshireleditse mo go Phakwe, tsala ya me,” ga bua Molalatladi.

“Ditsala di dira jalo!” “Go reng o sa tshabe Phakwe?, ga botsa Molalatladi. “Ke nagana gore mafofa a a tlhakatlhakaneng a, a dira motlholo.



Ba tshega ka bobedi.

Moswana o ne a itumeletse gore o farologane le ba bangwe.

Ka letsatsi le le latelang, ditsuanyane tsothe tsa ya kwa go Moswana le Molalatladi, Mosweu e le moeteledipele.

“A nka nna tsala ya gago le nna?” ga botsa Mosweu.



Molalatladi a lebelela Mosweu ka monyebo a re, “Ee, o ka nna tsala ya rona.” “Ke kopa maitshwarelo ka ke buile tse di sa siamang ka wena,” ga bua Mosweu.

Go simolola letsatsi leo, ditsuanyane tsothe tsa simolola go tshameka mmogo.

Moswana o ne a di ruta go phophotha diphuka le go tlhotlhora mafafa go itshireletsa mo go Phakwe.



Phakwe ga a ke a tlhola a di tshwenya gape, ka gongwe o fudugetse kwa dipolaseng tse dingwe. Moswana ga a ka a tlhola a nna tshikanosi.



Ditsuanyane tse dingwe di ne tsa kgaotsa go mmitša ka mainaina. Mme tsa simolola go mmitša Moswana wa Mogale!



**Ulwazi
Lwethu**

Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelelsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 2014



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadiilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweletswa jaaka "Open Education Resources" (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

